


Ke Eng se se Phoso ka Setshwantsho Seno?

Bala Genesis 24:1-4, 10-23. Ke dilo dife di le tharo mo setshwantshong seno tse di leng phoso? Kwala di-karabo tsa gago mo meleng e e fa tlase fano mme o bo o feleletsa setshwantsho ka go se tsenya mebala.

1.
2.
3.

TSE GO KA TLOTLIWANG KA TSONE: Rebeka o ne a bontsha dinonofu dife tsa bothokwa? NTLHA E E KA THUSANG: Bala Diane 31:17, 27, 29-31; 1 Pe-tere 4:9. O ka etsa Rebeka jang? NTLHA E E KA THUSANG: Bala Diane 11:25; Baroma 12:11.

DILLO TSE DI KA DIRWANG KE LELAPA: Kwa-la leina la motho yo o ka ratang go mo thusa. Go tswa foo, kwala lenaane la dilo tse o ka di dirang go thusa motho yoo. Bontsha ba lelapa la gago pampiri e o kwadileng mo go yone. Dirang tshwetso mmogo gore lo tla direla motho yoo eng le gore lo tla mo di-rela sone leng. Fa lo sena go thusa motho yoo, kopana le ba lelapa la gago mme lo tlotleng ka gore se lo se dirileng se dirile gore lo ikutlwe jang.



Fa o batla go printa dikhopi tse di oketsegileng tsa setlhogo seno sa "Motlotlo wa Lelapa" ya kwa go www.jw.org

1. Go tshwanetsa ga ma le dikamelia di le 10, e seng di le 11. 2. Rebeka o ne a datsa mokoro wa go mvela, e seng di dlati tse tharo. 3. Mothanka o ne a naya Rebeka lenyana la mo le maska a mabeli, e seng sebgaga.